

CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
Sekretarijat za urbanizam
i održivi razvoj
Broj: 06-062-U-1041/5-2018.
Budva, 13.11.2020. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, rješavajući po zahtjevu Ihde Klaus Stefana iz Njemačke, broj 06-062-U-1041/1, od 26.06.2018. godine, na osnovu člana 104, stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i člana 157, stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list CG», broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), donosi

R J E Š E N J E

1. PREKIDA SE POSTUPAK pokrenut po zahtjevu **IHDE KLAUS STEFANA iz Njemačke**, broj 06-062-U-1041/1,0 od 26.06.2018.godine, za legalizaciju bespravnog pomoćnog objekta, spratnosti P, izgrađenog na katastarskoj parceli br. 1924/1 KO Tudorovići, koja čini urbanističku parcelu br. R12, u zahvatu LSL »Rađenovići«, jer isti nije izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom.
2. Prekid postupka iz tačke 1 traje do stupanja na snagu Odluke o donošenju Plana generalne regulacije Crne Gore.

O b r a z l o ž e n j e

Ihde Klaus Stefan iz Njemačke, zahtjevom broj 06-062-U-1041/1, od 26.06.2018. godine, obratio se ovom Sekretarijatu za legalizaciju bespravnog objekta, izgrađenog na katastarskoj parceli br. 1924/1 KO Tudorovići.

Kako je pregledom podnesenog zahtjeva utvrđeno da imenovani nije dostavio dokumentaciju propisanu članom 156 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list CG», broj 64/17), to je aktom ovog Sekretarijata, broj 06-062-U-1041/2, od 05.10.2018. godine, pozvan da, shodno članu 60 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), dostavi nedostajuću dokumentaciju, u roku od 30 dana od dana prijema istog.

Postupajući po predmetnom aktu, imenovani je traženu dokumentaciju dostavio u prilogu akta, broj 06-062-U-1041/3, od 06.11.2018. godine, nakon čega su aktom ovog Sekretarijata, broj 06-062-U-1041/4-2018, od 22.09.2020. godine, imenovani obaviješten da je poređenjem urbanističkih parametara i dostavljenih podataka koji se odnose na bruto površinu postojećeg objekta zaključuje se da izgrađeni objekat nije **prekoračio** maksimalnu dozvoljenu površinu u osnovi (Iz) jer ista iznosi 10m², a maksimalna Planom dozvoljena je 140m², kao ni maksimalno dozvoljenu BRGP (Ii), jer ista iznosi 10m², a maksimalna Planom, dozvoljena je 420m², izgrađeni objekat u pogledu spratnosti je u skladu sa LSL »Rađenovići«.

Imenovani je predmetnim aktom, takođe, obaviješten da na kat.parceli 1924/1 KO Tudorovići na kojoj se nalazi postojeći pomoćni objekat, nije izgrađen stambeni ili poslovni objekat u funkciji kojeg bi mogao da egzistira predmetni pomoćni objekat, zog čega se konstatuje da isti nije izgrađen u skladu sa odredbama člana 118 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17,44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), zbog čega će ovaj Sekretarijat, u skladu sa članom 157, stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17 i 44/18), donijeti rješenje o prekidu postupka do usvajanja Plana generalne regulacije.

Članom 154, stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17 i 44/18), propisano je da rješenje o legalizaciji za bespravni objekat koji nije izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima važećeg planskog dokumenta donesenog do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno u roku iz člana 217 i 218 ovog zakona, može se izdati za objekat koji se nalazi na orto foto snimku iz člana 155 ovog zakona i koji je izgrađen u skladu sa planom generalne regulacije Crne Gore, a stavom 6 istog člana propisano je da su osnovni urbanistički parametri namjena, indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekata i odnos prema građevinskoj liniji.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i da je odredbama člana 104, stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), propisano da ako rješavanje uprave stvari zavisi od prethodnog rješavanja nekog pravnog pitanja, za čije rješavanje je nadležan sud ili drugi organ, ovlašćeno službeno lice može samo riješiti to pitanje ili upravni postupak prekinuti, dok nadležni organ to pitanje ne riješi, to je shodno članu 157, stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17 i 44/18), valjalo postupak prekinuti i odlučiti kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se taksira sa 5,00 €, uplatom na žiro račun br. 510-8176777-39, a predaje se preko ovog Sekretarijata.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- Arhivi

RJEŠENJE OBRADILA,
Desa Simović, dipl. pravnik

